



Dipapetlana

SEHLOPA SA 3 | KOTARA YA 1 & 2

SESOTHO

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho nka leeto

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

Zimbabwe

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ntlo ya borena

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

badimo

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

boholoholo

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

polelwana

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tjhaka

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tthaloso

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

dira

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

mohlomphehi

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

lokisa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tshenyo

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho kopa
tshwarelo

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

sehlopha sa
mmino/kwaere

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho hlokomela

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

Michigan

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

mohale

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

qaka

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

silafatsa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tjhefo

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tshepahala

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho se tshepahale

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

sefaha sa letsoho

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

benya

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tsota

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

baahi ba motse

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

hlasela

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

qhekanyetsa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

thetsa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

lelekisa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

Tanzania

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

thuto

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

moedi

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

dumella

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

leqwetha

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

Pakistan

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

monyetla

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

thibela

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

Thibetswe

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

boloko

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

leeto

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

sutukheisi

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

pakela

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

pakolla

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tekete

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

lokisa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

roka

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

nale/nalete

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

kgareng

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

hamore

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tshepa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

nnete

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

leshano

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

roba

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

robehile

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

thuto

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho ithuta

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

motho ya nang le mangolo a dithuto tse phahameng

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

mokete wa dikapeso

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

mosebetsi

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ngaka

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

hlahloba

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

yena

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nyonyeha

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

kgwehla

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

lefifi

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

papadi

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

tjametse

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

tshintshi

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nkgella

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

qoqa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

tjhepoha

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

mokhukhung

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

qhelela

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntjella

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

tlhapi

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

qhuu

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nanabela

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

boborane

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nqhalla

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

Lerato

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

emetse

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

mangata

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

alama

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntlhatswa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

tatile

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

dudisa

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

Sello

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

wetse

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntsheba

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

bapala

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

uba

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

karabo

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

jella

Kotara ya 1 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

tshwela

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tlolatlola

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

phuthetswe

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

e entsweng hae

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho hlaba ntlha

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho hlajwa ke di-
hlong

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho ba le talente

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

babatselang

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

mophosi/
rametsu

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

papadi ya seqha

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

nepo

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

phatlalatsa

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

**ho lokisa
sengolwa**

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

**mohlophisi wa
sengolwa**

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tlhahiso ya buka

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

motlotlo

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tempele

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ntlo ya polokelo

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

letlapa

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

qaqisitswe

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

letshwao

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

dihlong

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

e sa tlwaelehang

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

mong

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

bodutu

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho se
kenyelletswe

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

kotsi

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

sepetlele

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ka sekgukgu

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho fana

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

teboho

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

sefehlamentsi

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

komello

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

jarete ya ditshepe

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

thepa e
senyehileng

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

pompo

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

matla a letsatsi

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho kgona ho reka

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

lahlilwe

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tshibollo

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

**ho kganya
sefahlehong**

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ikwetlisa

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

boiteko

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ntlafala

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ikemiseditse

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tiisetso

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

mongodi

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

sengodi

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

mohopolo

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

**babohi/
bamamedi**

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

susumetsa

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

kutlwelobohloko

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho kenyelletsa

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

ho se kenyelletse

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

sehlabelo

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tshedisa

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

moinjenere

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

motako wa sebopeho

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

lebidi la ho nyolla

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

tora

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Tlotlontswe

heleha

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

thuthlo

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ruruhile

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

kgora

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

tshella

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nkgadisa

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nkgelle

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

phamola

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

shasharela

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

mmone

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

mahlaahlela

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

mpahoqile

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

mphehetse

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

thabela

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

seeta

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

tiisitse

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nngale

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

bonngwe

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nngwapile

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

kamoo

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nnehile

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

utlwile

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

llelang

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntlwaeditse

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntlwaela

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nnyane

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

tseleng

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

gafelwang

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

kannete

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntswafisa

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntswakela

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntswetse

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntshwarela

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntlhwela

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

ntlhwese

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nqhwaela

Kotara ya 2 Sehlopha sa 3 HL Sesotho Medumo

nqhwaolla



Kotara ya 1: Diteko tsa ho balla hodimo ka bokgeleke

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB) Puo: Sesotho Teko 3.1.A Khophi ya titjhene medumo e 60 / Metsotswana e 60										
y	H	d	F	g	Sh	nh	hl	th	ny	10
mm	ll	tl	q	kg	tjh	tlw	tlh	tsw	Tsh	20
nn	sh	Q	ng	Th	uu	Kg	Mm	Ph	Tj	30
N	i	T	s	w	Ntsh	nny	Ntjh	Tsw	Nny	40
ph	Tj	kh	Ny	uu	a	m	L	E	o	50
ntsh	Tjh	ntjh	Tlw	tsh	Ng	Ph	ny	tj	qh	60

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHIB) Puo: Sesotho Teko 3.1.A Khophi ya moithuti										
y	H	d	F	g	Sh	nh	hl	th	ny	
mm	LI	tl	q	kg	tjh	tlw	tlh	tsw	Tsh	
nn	sh	Q	ng	Th	uu	Kg	Mm	Ph	Tj	
N	i	T	s	w	Ntsh	nny	Ntjh	Tsw	Nny	
ph	Tj	kh	Ny	uu	a	m	L	E	o	
ntsh	Tjh	ntjh	Tlw	tsh	Ng	Ph	ny	tj	qh	

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHIB) Puo: Sesotho Teko 3.1.B Khophi ya titjhene Mantswe a 60 / Metsotswana e 60										
bitsa	nwa	keke	ebile	ona	mmutla	hloko	ngaka	monna	shaka	10
tjeka	qhaqha	qhala	thuso	motseng	ntshetsa	tswene	nnyane	tlwetse	tshimo	20
ngaka	phiri	tjale	tuu	qhuu	qeto	kgomo	shebile	kgamelo	ntimme	30
bone	leba	eme	pedi	bate	matlwana	tswa	tsheha	ntjha	nnyeka	40
mollo	tlola	tharo	bakeng	mmoho	empa	yaba	bana	hore	tla	50
tlhaho	nnyala	tshohile	tjhesa	tjhelete	hlahlobe	nyonyeha	matjato	qhalla	tjela	60

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB) Puo: Sesotho Teko 3.1.B Khophi ya moithuti										
bitsa	nwa	keke	ebile	ona	mmutla	hloko	ngaka	monna	shaka	
tjeka	qhaqha	qhala	thuso	motseng	ntshetsa	tswene	nnyane	tlwetse	tshimo	
ngaka	phiri	tjale	tuu	qhuu	qeto	kgomo	shebile	kgamelo	ntimme	
bone	leba	eme	pedi	bate	matlwana	tswa	tsheha	ntjha	nnyeka	
mollo	tlola	tharo	bakeng	mmoho	empa	yaba	bana	hore	tla	
tlhaho	nnyala	tshohile	tjhesa	tjhelete	hlahlobe	nyonyeha	matjato	qhalla	tjela	

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB)

Puo: Sesotho

Teko 3.1.C

Khophi ya titjhere

Seratswana sa Ho Bala / Metsotswana e 60 & 180

Ka dinako tse ding, re ka halefa. Ha re halefile, re ka batla	13
ho omana kapa ho betsa ho hong. Ka dinako tse ding, re	25
ikutlwa re hloname, re ka batla ho ba bang kapa ho lla.	37
Ha o halefile kapa o hloname, kwala mahlo o kge moya.	48
Sena se ka o thusa, wa kokobela.	55
Ho hotle ho ithuta mantswe a hlalosang maikutlo a rona.	65
Ho na le mantswe a hlalosang maikutlo a mabe, jwaloka:	75
halefile, hloname, tshohile le ferekane. Ho na le mantswe a	85
hlalosang maikutlo a matle, jwaloka: thabile, nyakalletse,	92
imametses le qhanollotse.	95
Ha re sa bue ka maikutlo a rona, re ka ikutlwa hampe le ho	109
feta. Ha o lwanne le motho, bua ka maikutlo a hao. O ka re:	123
Ha o ne o etsa sena, o entse ke ikutlwe ke...	134
Hape, botsa motho eo hore le yena o ikutlwa jwang.	144
Mohlomong le yena o ne a halefile. Mohlomong ho na le	155
ntho e mpe e etsahalang bophelong ba hae.	163
Re ka etsa batho ba ikutlwe hantle ka ho ba mamela, ho ba	176
haka, kapa ho bapala le bona.	182
Leka sena. O bone hore se ka o sebeletsa jwang.	192

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB)

Puo: Sesotho

Teko 3.1.C

Khophi ya moithuti

Ka dinako tse ding, re ka halefa. Ha re halefile, re ka batla ho omana kapa ho betsa ho hong. Ka dinako tse ding, re ikutlwa re hloname, re ka batla ho ba bang kapa ho lla.

Ha o halefile kapa o hloname, kwala mahlo o kge moya. Sena se ka o thusa, wa kokobela.


Ho hotle ho ithuta mantswe a hlalosang maikutlo a rona. Ho na le mantswe a hlalosang maikutlo a mabe, jwaloka: halefile, hloname, tshohile le ferekane. Ho na le mantswe a hlalosang maikutlo a matle, jwaloka: thabile, nyakalletse, imametses le qhanollotse.

Ha re sa bue ka maikutlo a rona, re ka ikutlwa hampe le ho feta. Ha o lwanne le motho, bua ka maikutlo a hao. O ka re: Ha o ne o etsa sena, o entse ke ikutlwe ke.....

Hape, botsa motho eo hore le yena o ikutlwa jwang. Mohlomong le yena o ne a halefile. Mohlomong ho na le ntho e mpe e etsahalang bophelong ba hae.

Re ka etsa batho ba ikutlwe hantle ka ho ba mamela, ho ba haka, kapa ho bapala le bona.

Leka sena. O bone hore se ka o sebeletsa jwang.



Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB)

Puo: Sesotho

Teko 3.1.D

Khophi ya titjhere

Dipotso tsa kutlwisiso ya molomo tse 8

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tobileng

1. Re ka batla ho etsang hare halefile ?

Karabo: omana kapa o betsa ntho

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tobileng

2. Re ka batla ho etsang ha re hloname?

Karabo: ho ba bang kapa ho lla

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tobileng

3. Ke mantswe afe a mabedi ao re ka a sebedisang ho hlalosa maikutlo a matle?

Karabo: thabile,nyakalletse, imametse, qhanollotse

Mofuta wa Dipotso: Kakanyo

4. Hobaneng o nahana hore ke ntho e ntle ho bua ka maikutlo a rona?

Karabo ya moithuti: Hobane ha re bue ka ona, re ka ikutlwa hampe le ho feta/ bothata bo ke ke ba bebofala, jj.

Mofuta wa Dipotso: Kakanyo

5. Hobaneng o nahana hore ke ntho e ntle ho botsa motho e mong hore o ikutlwa jwang?

Karabo ya moithuti: Mohlomong ba kwatile/ ho na le ntho e mpe e etsahalang bophelong ba bona/ha ba rate ho lwana le wena, jj.

Mofuta wa Dipotso: Kakanyo

6. Ke dintho dife tseo re ka di etsang ho etsa hore batho ba bang ba ikutlwe hantle?

Karabo: Ba botse hore ba ikutlwa jwang, ba mamele, ba hake, ba kope ho bapala le wena.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tobileng

7. Ke mantswe a fe paleng a sebedisitsweng ho hlalosa maikutlo?

Karabo: halefile, hloname, ntle, tshohile, ferekane, thabile, imametse, qhanollotse

Mofuta wa Dipotso: Hlahloba o lekole

8. O nahana ke ntho e ntle ho bua ka maikutlo a rona? Hobaneng?

Karabo ya moithuti – e lokela ho tshehetswa ka reasons



Kotara ya 2: Diteko tsa ho balla hodimo ka bokgeleke

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB) Puo: Sesotho Teko 3.2.A Khophi ya titjhene medumo e 60 / Metsotswana e 60										
O	u	a	B	P	F	s	t	d	k	10
e	i	l	m	b	A	L	U	D	h	20
A	E	I	K	T	r	h	t	w	y	30
O	U	Y	R	j	p	b	d	s	r	40
W	Y	g	kg	sh	ph	M	B	N	G	50
q	g	y	kh	sh	th	U	L	Q	H	60

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB) Puo: Sesotho Teko 3.2.A Khophi ya moithuti									
o	u	a	B	P	F	s	t	d	k
e	i	l	m	b	A	L	U	D	h
A	E	I	K	T	r	h	t	w	u
O	U	Y	R	j	p	b	d	s	r
W	Y	g	kg	sh	ph	M	B	N	G
q	g	y	kh	sh	th	U	L	Q	H

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB)										
Puo: Sesotho Teko 3.2.B Khophi ya titjhene Mantswe a 60 / Metsotswana e 60										
sekolo	bapala	kaofela	fumana	kotara	bontsha	fatshe	bohloko	kantle	bophelo	10
hoseng	tshositse	elellwa	hweletsa	ikutlwa	lefatsheng	hlokomela	ntatemoholo	mohlomong	monyenyane	20
thabetse	entseng	hloohong	dikgomo	hlwahlwa	shebile	letsoho	mmolella	tsatsing	utlwisa	30
majiwe	tharo	kgudu	katse	lesea	sefahleho	ngwnanyana	lehlabathe	moshanyana	mmangwane	40
dijalo	modumo	lakatsa	nahanne	mmalwa	puo	tlola	lokile	mpe	dife	50
tshwenyehile	nepahetseng	bukatsatsi	mantsiboya	ikgethileng	mokgwa	tshaba	mokotla	ntatae	mmutla	60

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB) Puo: Sesotho Teko 3.2.B Khophi ya moithuti									
sekolo	bapala	kaofela	fumana	kotara	bontsha	fatshe	bohlolo	kantle	bophelo
hoseng	tshositse	elellwa	hweletsa	ikutlwa	lefatsheng	hlokomela	ntatemoholo	mohlomong	monenyane
thabetse	entseng	hloohong	dikgomo	hlwahlwa	shebile	letsoho	mmolella	tsatsing	utlwisa
majwe	tharo	kgudu	katse	lesea	sefahleho	ngwnanyana	lehlabathe	moshanyana	mmangwane
dijalo	modumo	lakatsa	nahanne	mmalwa	puo	tlola	lokile	mpe	dife
tshwenyehile	nepahetseng	bukatsatsi	mantsiboya	ikgethileng	mokgwa	tshaba	mokotla	ntatae	mmutla

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB)

Puo: Sesotho

Teko 3.2.C

Khophi ya titjhere

Seratswana Sa Ho Bala / Metsotswana e 60 & 180

Nna mmoho le ba lelapa la ka re ne re ile lebopong la lewatle ka matsatsi a phomolo. E ne e le lekgetlo la rona la pele lebopong la lewatle. Nna le ngwaneso re ne re ipotsa hore re tlo ithabisa jwang lelwatleng ka ha re ne re sa tsebe ho sesa.	13 26 37 50 52
Ho ne ho kgutsitse ho sena batho ba bangata. Ntate le mme ba ne ba dutse fatshe ba re disitse. Ba ne ba re laetse ka thata hore re se bapalle hole.	63 77 84
Nna le ngwaneso re ile ra etsa ntho tse ngata. Re ile ra qala ka ho bokelletsa dikgaketla. Kamora moo ra epa mekoti, mme ra etsa matlo ka lehlabathe. Re ile ra kgabisa matlo a rona a ka dikgaketla.	98 107 119 123
Re ile ra mathela ho mme re batla a tlo bona matlo a rona a matle a lehlabathe.	137 141
“Mme tlo bone matlo a rona!”	147
“Le ahile matlo a matle. Ke rata kamoo le a kgabisitseng ka dikgaketla ka teng!” ho rialo Mme.	158 165
Re ile ra kopa mme hore re kolobise maoto a rona lelwatleng.	176 177
“Ho lokile, empa le hlokomele. Le se kenelle hare. Ha maqhubu a tla a le mangata le balehele morao, ho seng jwalo ha ke batle ho bona ho tla etsahalang!” mme a rialo.	187 198 210
“Ke tla etsa bonnete ba hore re dula re bolokehile mme!” ka rialo.	222 223

Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB)

Puo: Sesotho

Teko 3.2.C

Khophi ya moithuti

Nna mmoho le ba lelapa la ka re ne re ile lebopong la lewatle ka matsatsi a phomolo. E ne e le lekgetlo la rona la pele lebopong la lewatle. Nna le ngwaneso re ne re ipotsa hore re tlo ithabisa jwang lelwatleng ka ha re ne re sa tsebe ho sesa.

Ho ne ho kgutsitse ho sena batho ba bangata. Ntate le mme ba ne ba dutse fatshe ba re disitse. Ba ne ba re laetse ka thata hore re se bapalle hole.

Nna le ngwaneso re ile ra etsa ntho tse ngata. Re ile ra qala ka ho bokelletsa dikgaketla. Kamora moo ra epa mekoti, mme ra etsa matlo ka lehlabathe. Re ile ra kgabisa matlo a rona a ka dikgaketla.

Re ile ra mathela ho mme re batla a tlo bona matlo a rona a matle a lehlabathe.

“Mme tlo bone matlo a rona!”

“Le ahile matlo a matle. Ke rata kamoo le a kgabisitseng ka dikgaketla ka teng!” ho rialo Mme.

Re ile ra kopa mme hore re kolobise maoto a rona lelwatleng.

“Ho lokile, empa le hlokomele. Le se kenelle hare. Ha maqhubu a tla a le mangata le balehele morao, ho seng jwalo ha ke batle ho bona ho tla etsahalang!” mme a rialo.

“Ke tla etsa bonnete ba hore re dula re bolokehile mme!” ka rialo.



Lenaneo la naha la ho bala ka puo ya lapeng (NHLRP) ho balla hodimo ka bokgeleke (BHB)

Puo: Sesotho

Teko 3.2.D

Khophi ya titjhere

Dipotso tsa kutlwisiso ya molomo tse 8

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tobileng

1. Ba lelapa ba ne ba ile kae?
Ba lelapa ba ne ba ile lebopong la lewatle.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tobileng

2. Ke eng eo bana ba neng ba sa tsebe ho e etsa?
Bana ba ne ba sa tsebe ho sesa.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tobileng

3. Ke eng eo ba ileng ba e etsa pele?
Ba ile ba qala ka ho bokelletsa dikgaketla.

Mofuta wa Dipotso: Kakanyo

4. Ke eng e ileng ya etsa hore leeto la ho ya lebopong le kgethehe.
Le ne le kgethehile hobane e ne e le lekgetlo la pele ba etela lewatle.

Mofuta wa Dipotso: Kakanyo

5. O nahana hobaneng bana ba ne ba batla mme wa bona a tlo bona matlo a bona a lehlabathe?
Ke nahana hore bana ba ne ba batla hore mme wa bona a tlo bona matlo a bona a lehlabathe hobane ba ne ba le motlotlo.

Mofuta wa Dipotso: Kakanyo

6. O nahana hobaneng ho ne ho le bohlokwa hore bana ba sa atamele maqhubu?
Ke nahana hore ba ne ba sa tsebe ho sesa, motho ya sa tsebeng ho sesa ha a bolokeha pela metsi a lewatle le maqhubu.

Mofuta wa Dipotso: Hlahloba o Lekole

7. Ke eng e ne e ka etsahala ha ba sa balehele morao ha maqhubu a ba atamela?
Ha ba sa balehele morao ha maqhubu a atamela, ba ka iphumana ba le hare lewatleng, kapa ba ka nwellla.

Mofuta wa Dipotso: Hlahloba o Lekole

8. Bana ba ikutlwa jwang ka tlhokomediso eo ya mme? Qotsa polelo temeng ho araba potso ya hao.
Ke nahana hore bana ba mametse mme ka hloko mme ba tlo etsa kamoo ba bolelletsweng kateng. Ngwana o re o tla etsa bonnete ba hore ba dula ba bolokehile.